


KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLAMAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA [MARAGA 50]

Khriheria	Zwa nthesa	Tshukiti tshone	Vhukoni ha vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU & VHUPULANI (Zwo iwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhubulani/ U dzhiela nzele ndivho, vha tangananedzaho mafhungo na nyimele. MARAGA 30	28-30 -Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwaho -Mihumbulo ya vhubulani, i tokonyaho nahone yo vhubvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	22-24 -Phindulo yo lundwa tshidele vhuukuma -Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza -Hu na vhubvaho mihumbulo yo vhubvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	16-18 -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhezana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	10-12 -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhubvaho, nahone i si na vhusiki ha mune -Vhubvaho vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhezana zwo teaho.	4-6 -Phindulo yo politikaho tshothe -Mihumbulo yo tangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe.
	25-27 -Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedziyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshothe/tshothe -Mihumbulo yo vhubvaho ya lundwa lwa vhubvaho nahone zwa dovha zwa lunzhezana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	19-21 -Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana zwavhubvaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	13-15 -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhubvaho/tshothe huntuwe vhu khakhusaho mutogo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huniwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	7-9 -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u dadisa -U shaedza vhubvaho ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho.	0-3 -A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe -A zwi na sia nahone zwo vhubvaho.
Maimo a fhasi	Maimo a fhasi	Maimo a fhasi	Maimo a fhasi	Maimo a fhasi	Maimo a fhasi




Vhune ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho


KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLAMAKA MAANE A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA [MARAGA 50] (i ya phanda)

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<p>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA</p> <p>Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele Munanguludzo wa maipfi Kustumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhalala, girama, mupeleto</p> <p>MARAGA 15</p>	<p>14-15</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshotheshothe ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele</p> <p>-Luambo ndi lwa vhudivhufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe</p> <p>-Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni</p> <p>-A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto</p> <p>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhakheni.</p>	<p>11-12</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitail divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele</p> <p>-Luambo lu a fokonya nahone thouni yo shumiswa ndi i nyanyulaho</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto</p> <p>-Lwo lundwa tshidele vhukuma.</p>	<p>8-9</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele</p> <p>-U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza thalutshedzo</p> <p>-Thouni yo tea</p> <p>-U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.</p>	<p>5-6</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwituku ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele</p> <p>-Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi</p> <p>-Thouni na kustumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea</p> <p>-Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.</p>	<p>0-3</p> <p>-Luambo a lu pfali</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele</p> <p>-U hoefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafungo zwa si tsha konadzea na khathihi/ zwa vho konda vhukuma.</p>
	<p>Maimo a fhasi</p>	<p>13</p> <p>-Luambo ndi lwa ntha vhukuma</p> <p>-Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni</p> <p>-A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto</p> <p>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhakheni.</p>	<p>10</p> <p>-Luambo lu a kunga na nyanyula</p> <p>-Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho</p> <p>-Vhukhaki vhuutuku ha girama na mupeleto</p> <p>-Zwo lundwa tshidele vhukuma.</p>	<p>7</p> <p>-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhuutuzetudze</p> <p>-Hunwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.</p>	<p>4</p> <p>-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona</p> <p>-A hu na kana hu tou vha na zwitukutuku zwi sumbedzaho</p> <p>-Divhaipfi yo hoefhala muvunganyo wa mafungo/mitaladzi</p> <p>-Divhaipfi yo hoefhala lwa tshothe.</p>



**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANE A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khitheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhuakati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
TSHIVHUMBEO Zwiṭalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeco tsha mafhungo/mitaladzi MARAGA: 5	5 -Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhethakhetheni -Mafhungo/mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshotho.	4 -Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhezananaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	3 -Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o ḍi faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	2 -Dzinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/mitaladzi na phara zwi ḍi vha na vhuikhakhi -Fhedzi maanea a kha ḍi pfala naho hu na vhuikhakhi.	0-1 -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/mitaladzi na phara zwo ḍala vhuikhakhi -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.
MARAGANYANGAREDZI	43-50	33-40	23-30	13-20	0-10



KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]

Khitheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15-18 -Phindulo ndi ya mathakhethekheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhutali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavuhawho tshothe ya zwiatalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kunwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavuhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeco ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	11-14 -Phindulo ndi yavhudi vukuma, i bvukululaho ndivho yo dzialo ya zwiatalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhutala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavuhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeco ndi tsho teaho naho hu na vukhakhi vhutuku.	8-10 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vukuma, i bvukululaho ndivho yo dzialo ya zwiatalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhutala hone tshothe lini – hu na u polika hunwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwiutuku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeco -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	5-7 -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiatalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika hunwe hu vhonealaho naho o fara vhutala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwiutuku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeco -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	0-4 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiatalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiutuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhezwa milayo yone ya tshivhumbeco tsha tshibveledzwa.
MARAGA 18 LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA	10-12 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethekheni ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vukhakhi.	8-9 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi -Divhaipfi ndi yavhudi vukuma -Hunzhi a hu na vukhakhi.	6-7 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Hu na hunwe vukhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo.	4-5 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiutuku ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vukhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vukuma -Thalutshedzo yo thithisea.	0-3 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Zwo dala vukhakhi nahone zwo tangana -Divhaipfi a i tei ndivho na khathihi -Thalutshedzo yo hofefhala tshothe.
MARAGA 12	<p>DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION</p> <p>2014-11-27</p> <p>PRIVATE BAG X 110 PRETORIA 0001 PUBLIC EXAMINATIONS</p>				


2014 -11- 27
KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhuakati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele MARAGA 12	10-12 -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshoṭhe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kunwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	8-9 -Phindulo ndi yavhuḍi vhuḍi, i bukutulaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhuḍi.	6-7 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhuḍi, i bukutulaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe limi – hu na u polika hunwe hu vhoṭhala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe limi -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhoṭhala ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	45 -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bukutulaho ndivho yana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika hunwe hu vhoṭhala naho o fara -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe limi -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhoṭhala ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	0-3 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza ṭhoho -A ho ngo tevhezwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitailla, vha tangedzaho mafungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiḡa zwa munwalo na mupeleṭo MARAGA 8	7-8 -Thouni, redzhistara, tshitailla na divhaipti, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhuḍi.	5-6 -Thouni, redzhistara, tshitailla na divhaipti, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi -Divhaipti ndi yavhuḍi vhuḍi -Hunzhi a hu na vhuḍi.	4 -Thouni, redzhistara, tshitailla na divhaipti, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele -Hu na hunwe vhuḍi ha girama -Divhaipti i a fusha/linganela -Fhedzi vhuḍi vhu re hone a vhu tshutshedzo.	3 -Thouni, redzhistara, tshitailla na divhaipti, ndi zwi teaho zwitukutuku ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhuḍi ho vhalaho -Divhaipti ndi yo shaedzaho vhuḍi -Thalutshedzo yo tshutshedzo.	0-2 -Thouni, redzhistara, tshitailla na divhaipti, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele -Zwo ḡala vhuḍi nahone zwo tangedzaho -Divhaipti a i tei ndivho na khatthi -Thalutshedzo yo hoṭhala tshoṭhe.

ADENDAMU

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)


MBUDZISO I

1.1	<p>Zwivhuya zwe ra vhuya ra itelwa vhuponi ha hashu.</p> 	<p>Nganetshelo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha zwivhuya zwe a vhuya a itelwa vhuponi ha hawe.• Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.• Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.• Magumo a songo ðowealeaho a fhedza tshitori zwavhudi. <p>Mbuletshedzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Muñwali u buletshedza tshithu nga vhubalo.• Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali. <p>A u haseledza:</p> <ul style="list-style-type: none">• Afha muñwali u imelela masia mavhili u lingana.• Muñwali ha tei u dzhia sia.
1.2	<p>Yunivesithi yavhudi ine nda tama u dzhena khayoy.</p>	<p>Mbuletshedzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Muñwali u buletshedza yunivesithi nga vhubalo.• Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali. <p>Nganetshelo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha yunivesithi yavhudi ine a tama u dzhena khayoy.• Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.• Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.• Magumo a songo ðowealeaho a fhedza tshitori zwavhudi

<p>1.3</p>	<p>Zwo tea u farelana na u hangwelana vhutshiloni.</p>	<p>A u haseledza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afha muñwali u imelela masia mavhili u lingana. <p>Muñwali ha tei u dzhia sia.</p> <p>Nganetshelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela mafhungo a uri vhutshiloni zwo tea uri vhatu vha hangwelane. • Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. • Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. • Magumo a songo ðowealeho a fhedza tshitori zwavhudi. <p>Mbuletshedzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muñwali u buletshedza tshithu nga vhudalo. • Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.
<p>1.4</p>	<p>Zwe zwa ntutuwedza uri ndi vhe na mikhwa yavhudi.</p> <div data-bbox="247 1478 702 1792" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION</p> <p>2014 -11- 27</p> <p>PRIVATE BAG X 110 PRETORIA 0001</p> <p>PUBLIC EXAMINATIONS</p> </div>	<p>U vhuisa muhumbulo/khumbudzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe. • U vhuisa mihumbulo i yelanaho na miloro kana lutamo lwawe. • Muñwali u a kona u dzhia sia line a khou li imelela. <p>Nganetshelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha zwithu zwine zwa mu tutuwedza uri a vhe na mikhwa yavhudi. • Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. • Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. • Magumo a songo ðowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.

1.5	Lut ^u ingothendeleki zwikoloni lu tea u iledzwa. Tendani kana ni hanedze.	<p>U t^utata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo. • Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni. • Muñwali u sumbedza u imelela liñwe sia/fhungo. • Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa. • Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.
1.6	Tshifanyiso	<p>Maanea a ulu lushaka a tewa nga tshaka dzothe dzi re afho ntha. Mugudi a nga nwala nga lushaka lune a funa. Tsumbo: Mitshino ya ano maduvha yo fhambana. (na dziñwe dzi no elana na tshifanyiso).</p>
1.7	Tshifanyiso	<p>Maanea a ulu lushaka a tewa nga tshaka dzothe dzi re afho ntha. Mugudi a nga nwala nga lushaka lune a funa. Tsumbo: Thogomelo ya vhaholefali. (na dziñwe dzi no elana na tshifanyiso).</p>
1.8	Tshifanyiso	<p>Maanea a ulu lushaka a tewa nga tshaka dzothe dzi re afho ntha. Mugudi a nga nwala nga lushaka lune a funa. Tsumbo: Thimu ya bola ine nda ditongisa ngayo. (na dziñwe dzi no elana na tshifanyiso)</p>

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50



KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI MBUDZISO 2

2.1 VHURIFHI HA VHUKONANI

Thodea:

- Diresi, datumu na theshano.
- Tshivhumbeo tsha mulaedza tshi a shanduka zwi tshi bva kha ndivho (tsumbo, u wana mafhungo, u fhululedza, u lilisa).
- Hu nga shuma na u amba ha iwe mune.
- U vala nga u saina.

2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Thodea:

- Zwidodombedzwa zwa mabebo na duvha la lufu.
- Zwiwe zwiga zwa ndeme zwa mufu, sa he a alutshela hone.
- Zwidodombedzwa nga ha pfunzo na u shela mulenzhe kha u bveledzisa lushaka.
- I tea u amba tshithu nga ha mashaka a tsini e mufu a sia.

2.3 MUVHIGO WA FOMALA


Thodea:

- Mathomele, khethekanyo ya u tou angaredza.
- Khethekanyo ya thekenikhala (musi zwo tea).
- U dodombedza tshithu, hu tshi katelwa mbonalo dzothe kana zwiwe zwazwo.
- Zwipida na mishumo yazwo.
- Kutshilele na mushumo.
- Hu nga kha di vha na zwiweledzwa zwa u tou vhona zwine zwa nga fhelekedza izwo.

2.4 MUFHINDULANO

Thodea:

- Mathomo/Madzheni
- Theshano
- Mvulatswinga
- Mutumbu
- Phendelo/Magumo.
- Madzina a vhabvumbudzwa kha tshanda tsha monde tsha siatari.
- Kholoni nga murahu ha dzina la mubvumbudzwa ane a khou amba.
- Hu shumiswe mutaladzi muswa u sumbedza muambi muswa.



THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30

**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA
VHUDAVHIDZANI**

MBUDZISO 3

3.1 KHUNGEDZELO

Tshodea:

- I nga dzhia zwivhumbeo zwinzhi.
- Hu shuma zwilogeni.
- Hu anzela u vha na tshifanyiso.
- Hu shuma thekiniki dza khungedzelo.
- Hu itwe makolo a u kunga maoto.

3.2 DAYARI

Tshivhumbeo:

- I anzela u riwalwa kha bugu yo khetheaho (Dayari/Dzhenala).
- I riwaliwa misi yothe.
- Zwi riwalwaho zwi na datumu.
- Hu nga shumiswa lushaka lwa tshibveledzwa tshi sumbedzaho vhudifhinduleli ha vhone.

3.3 NDAELA

Tshivhumbeo:

- Kha i vhe pfufhi.
- I tea u angaredza mulaedza wa ndeme.
- I tea u pfesesea.
- Luambo lwayo lu tea u kona u swikelelea nga vhatu vhanzhi.
- U shumisa imudi la ndaela.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20
MARAGAGUTE: 100

